



Crna Gora

Opština Herceg Novi

Uprava lokalnih javnih prihoda

Broj rjesenja: 02-20-Up/5-324/2023

Herceg Novi, 05.07.2023. godine.

OGLASNA: 01.01.2023.-13.01.2023.

Prethodni dug: 6.025,12 €

Kamata: 1.057,94 €

AOP: 115546

Opština Herceg Novi Uprava lokalnih javnih prihoda na osnovu čl. 18 st.1 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG" br. 25/19, 49/22 i 152/22), čl. 5 st.1 i čl 54 st.1 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG" br. 65/01, 80/04, 29/05 i "Sl. list CG" br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19 i 145/21), člana 11 Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Herceg Novi ("Sl. list" - opštinski propisi, br. 55/19, 3/20, 14/20, 46/21 i 64/22) i čl.106 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2023. godinu donosi

RJEŠENJE

Poreskom obvezniku ANG INVEST DOO, JMBG 02763516, adresa BATA KRSTA VRANKOVIĆA 7/4, CRNA GORA - HERCEG NOVI utvrđuje se porez na nepokretnost za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 1.752,10 €:

Poslovni objekti i poslovni prostori - adresa: ŠETALIŠTE 5 DANICA KP.2169/1 LN 1076; KO: TOPLA, Parcela: 2169/1, LN: 1076				
a) Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog građevinskog objekta			1.539,85	€
b) korisna površina nepokretnosti u m ²			90,00	m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:			138,586,50	€

Korigovana po osnovu

c) starost	41	41.00	%	-56,820,46	81,766,04	€
d) lokacija	Extra zona	1.50	koef.	40,883,02	122,649,06	€
e) kvalitet	415 bodova	0.89	koef.	-13,491,40	109,157,66	€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				109,157,66		€

Obim prava obveznika nad nepokretnosti je	1/1	tako da osnovica za oporezivanje iznosi	109,157,66	€
---	-----	---	------------	---

Za ovu vrstu nepokretnosti je propisana poreska stopa od	0.50	%	porez	545.79	€
--	------	---	-------	--------	---

Ovako dobijen iznos umanjen je po osnovu

f) stalnog stanovanja poreskog obveznika	0.00	%	0.00	545.79	€
g) broja članova njegovog domaćinstva	0.00	%	0.00	545.79	€

Ukupan godišnji iznos poreza za imovinu je:				545.79	€
---	--	--	--	--------	---

Sekundarni stambeni objekti i stanovi - adresa: ŠETALIŠTE 5 DANICA KP.2169/1 LN 1076, KO: TOPLA, Parcela: 2169/1, LN: 1076					
--	--	--	--	--	--

a) Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog građevinskog objekta				1.339,00	€
b) korisna površina nepokretnosti u m ²				192,00	m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:				257,088,00	€

Korigovana po osnovu

c) starost	41	41.00	%	-105,406,08	151,681,92	€
d) lokacija	Extra zona	1.50	koef.	75,840,96	227,522,88	€
e) kvalitet	415 bodova	0.89	koef.	-25,027,52	202,495,36	€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				202,495,36		€

Obim prava obveznika nad nepokretnosti je	1/1	tako da osnovica za oporezivanje iznosi	202,495,36	€
---	-----	---	------------	---

Za ovu vrstu nepokretnosti je propisana poreska stopa od	0.55	%	porez	1,113.72	€
--	------	---	-------	----------	---

Ovako dobijen iznos umanjen je po osnovu

f) stalnog stanovanja poreskog obveznika	0.00	%	0.00	1,113.72	€
g) broja članova njegovog domaćinstva	0.00	%	0.00	1,113.72	€

Ukupan godišnji iznos poreza za imovinu je:				1,113.72	€
---	--	--	--	----------	---

Garaža odnosno garažna mjesta - adresa: SAVE KOVACHEVIĆA K.P. 2172/17, LN 2275 ENERGOPROJEKT, KO: TOPLA, Parcela: 2172/17, LN: 2275

a) Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog građevinskog objekta		1,071.20	€		
b) korisna površina nepokretnosti u m ²		42.00	m ²		
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:		44,990.40	€		
korigovana po osnovu					
c) starost	16	16.00	%		
d) lokacija	I Zona	1.40	koef.		
e) kvalitet	325 bodova	0.70	koef.		
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:		37,036.10	€		
Obim prava obveznika nad nepokretnosti je	1/1	tako da osnovica za oporezivanje iznosi	37,036.10	€	
Za ovu vrstu nepokretnosti je propisana poreska stopa od	0.25	%	porez	92.59	€
Ovako dobijen iznos umanjen je po osnovu					
f) stalnog stanovanja poreskog obveznika	0.00	%	0.00	92.59	€
g) broja članova njegovog domaćinstva	0.00	%	0.00	92.59	€
Ukupan godišnji iznos poreza za imovinu je:				92.59	€

- Godišnji porez na nepokretnosti plaća se u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva za plaćanje u roku od 10 dana od dana prijema rješenja, a druga 31. oktobra godine za koju se porez utvrđuje.
- Plaćanje se vrši na žiro račun za lokalne prihode Budžeta Opštine Herceg - Novi, br. 510-9068014-36, sa obaveznom naznakom matičnog broja poreskog obveznika.
- Na iznos neplaćenog ili manje plaćenog poreza, plaća se kamata po stopi od 0,03% dnevno, počev od narednog dana od dana dospjelosti, plaćanje se vrši na žiro račun 510-90662371-54.
- Ako poreski obveznik, dospijelu obavezu ne plati u propisanom roku, poreski organ će preuzeti postupak prinudne naplate.
- Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Poreski organ je poreskom obvezniku **ANG INVEST DOO** utvrdio visinu poreza na nepokretnost za 2023.godinu na osnovu Zakona o porezu na nepokretnosti („Sl. list RCG“, broj 25/19 i 49/22) i Odluke o porezu na nepokretnost u Opštini Herceg Novi („Sl.List CG-op.pr.“ br:55/19, 3/20, 14/20, 46/21 i 64/22) koristeći podatke Uprave za katastar i državnu imovinu i drugih službenih podataka kojima raspolaže Opština Herceg Novi, a koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

Obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti (poslovne knjige, registri, notarski zapisi i dr.) na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje shodno čl.4. Zakona o porezu na nepokretnosti („Sl. list RCG“, broj 25/19 i 49/22).

Osnovica poreza na nepokretnosti za obveznika poreza na nepokretnosti koji vodi poslovne knjige utvrđuje se na način da se kao tržišna vrijednost te nepokretnosti uzima vrijednost nepokretnosti koja je prikazana u njegovim poslovnim knjigama, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (fer vrijednost), sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti shodno čl.6g istog Zakona.

Javnopravni organ prilikom odlučivanja u upravnom postupku, po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke iz službenih evidencija i registara, koje vodi taj javnopravni organ, odnosno drugi nadležni organ, shodno čl.13. Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), tako da je isti, na osnovu raspoložive dokumentacije utvrdio da je gore pomenuti bio vlasnik na 01.01.2023.god. nepokretnosti označene kao: Poslovni prostor ugistiteljstva, Zgrada 2, Prizemlje, površine 90m², PD-1, Stambeni prostor, Zgrada 1. Prva etaža podruma, površine 192m², PD-1, na kat.parc:2169/1, upisane u LN.1076 KO Topla i Garaža kao dio zgrade, Druga etaža poduma, površine 42m², na kat.parc:2172 upisane u LN.2275 KO Topla.

Kako poreski obveznik nije dostavio poresku prijavu poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika podnese poresku prijavu, u roku od tri dana od dana saznanja da prijava nije podnijeta u propisanom roku shodno čl.37. tačka 1. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.List RCG" br..65/01, 80/04, 29/05, "Sl.List CG" 73/10, 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 145/21) i kopiju prijave dostavi poreskom obvezniku shodno čl.37. tačka 3. istog zakona kako bi se stranci omogućilo učešće u postupku shodno čl.112. Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17).

Takođe, poreski organ ne raspolaže i nije došao do saznanja o tržišnoj vrijednosti za pomenutu nepokretnost.

U vezi predhodno navedenog, porez na nepokretnosti obračunava se primjernom čl. 6a i 6b Zakona o porezu na nepokretnosti („Sl. list RCG“, broj 25/19 i 49/22), što je propisano članom 6g stav 2 istog Zakona.

Tržišna vrijednost objekta utvrđena je na način što se vrijednost nepokretnosti dobija množenjem korisne površine objekta sa prosječnom cijenom m² novoizgrađenog građevinskog objekta u Crnoj Gori na dan 01. januara tekuće godine korigovanog koeficijentom starosti, kvaliteta i lokacije u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnost („Sl.list CG-op.propisi“ br.55/19, 3/20, 14/20, 46/21).

Prosječna cijena m² novoizgrađenog građevinskog objekta u Crnoj Gori na dan 01. januara tekuće godine iznosi 1.339,00 €. Korigovanjem sa opštinskim koeficijentom nepokretnosti koji iznosi 1,0, u skladu sa čl.3 st.1 Odluke, utvrđena je prosječna tržišna cijena m² stambenog objekta za 2023.godinu u iznosu od 1.339,00 €.

Članom 4. st.2 Odluke propisano je da koeficijent kojim se koriguje prosječna tržišna cijena m² stambenog objekta radi utvrđivanje prosječne tržišne vrijednosti m² poslovnog objekta i poslovne prostorije iznosi 1,15, to prosječna cijena m² poslovnog objekta i poslovne prostorije za 2023.godinu iznosi 1.539,85 € ,a stavom 3 istog člana Odluke propisano je da koeficijent kojim se koriguje prosječna tržišna cijena m² stambenog objekta radi utvrđivanja prosječne tržišne vrijednosti m² pomoćnog prostora iznosi 0,80, to prosječna tržišna cijena pomoćnog prostora (garaže) za 2023.godinu iznosi 1.071,20 €.

Tržišna vrijednost sekundarnog stambenog prostora utvrđena je na način što se površina množi sa cijenom m² građevinskog objekta: Stambeni prostor 192 m² x 1.339,00 €/m²=257.088,00€. Dobijena prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti se koriguje godinama izgradnje/rekonstrukcije 1982.godina, lokacijom – ekstra zona, koeficijentom 1.50 i kvalitetom objekta (415 bodova), pa dobijena tržišna vrijednost izosi 202.495,36€.

Vrijednost građevinskog objekta umanjuje se 1,00 % za svaku godinu starosti ili godinu od poslednje rekonstrukcije, a najviše do 60 % vrijednosti objekta (čl. 6f Zakona).

Korekcija po osnovu kvaliteta je izvršena primjenom elemenata za utvrđivanje kvaliteta nepokretnosti shodno čl.5 Odluke, dok je kod korekcije lokacije shodno čl.4 Odluke primjenjen koeficijent u rasponu od 0,25-1,50 zavisno od lokacije na kojoj se objekat nalazi.

Tržišna vrijednost poslovnog prostora utvrđena je na način što se površina množi sa cijenom m² građevinskog objekta: 90 m² x 1.539,85 €/m²=138.586,50 €. Dobijena prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti se koriguje godinama izgradnje/rekonstrukcije 1982.godina, lokacijom – extra zona, koeficijentom 1.50 i kvalitetom objekta (415 bodova), pa dobijena tržišna vrijednost izosi 109.157,66 €.

Tržišna vrijednost garaže utvrđena je na način što se površina množi sa cijenom m² garažnog mjesa: 42 m² x 1.071,20 €/m²=44.990,40 €. Dobijena prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti se koriguje godinama izgradnje/rekonstrukcije 2007.godina, lokacijom – extra zona, koeficijentom 1.40 i kvalitetom objekta (325 bodova), pa dobijena tržišna vrijednost izosi 37.036,10 €.

Poreski organ je utvrdio tržišne vrijednosti gore pomenutih nekretnina po osnovu raspoloživih podataka poreskog organa shodno čl.105 stav 1. koji propisuje da ovlašćeno službeno lice utvrđuje sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje upravne stvari i stav 2. koji propisuje da ovlašćeno službeno lice pribavlja po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima se vode službene evidencije, bez obzira u kojoj se formi vode (pisanoj, elektronskoj i dr.) Zakona o upravnom postupku (Sl.List CG 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi sa čl.107. istog Zakona kojim je propisano da se opštepoznate činjenice, činjenice koje su poznate javnopravnom organu i zakonske prepostavke ne trebaju dokazivati.

Na tako utvrđene tržišne vrijednost, poreski organ je primjenjenio poreske stope propisane čl.10 Odluke o porezu na nepokretnost tj. za sekundarne stambene objekte 0,55 %, 0,50% za poslovne objekte i 0,25% za garaže i rješenjem utvrdio visinu poreza za 2023.god. shodno čl.52 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG" br.65/01, 80/04, 29/05, „ Sl.List CG“ br:73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21).

Kako je članom 100. stav 1. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG" br.65/01, 80/04, 29/05, „ Sl.List CG“ br:73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21) propisano da pravo na utvrđivanje poreske obaveze zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi, a poreski obveznik je vlasnik nepokrtenosti bio n adan 01.01.2023.god. poreski organ je utvrdio poresku obavezu za 2023.god.

Poreska obaveza utvrđena poreskim rješenjem se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva za plaćanje u roku od 10 dan aod prijema, , a druga 31.oktobra tekuće godine.

Na iznos neplaćenog ili manje plaćenog poreza, plaća se kamata po stopi od 0,03% dnevno, počev od narednog dana od dana dospjelosti shodno čl. 95. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG" br.65/01, 80/04, 29/05, „ Sl.List CG“ br:73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21).

Ako poreski obveznik poresku obavezu ne plati u navedenom roku, poreski organ će shodno čl. 56. Zakona o poreskoj administraciji, preuzeti postupak prinudne naplate poreza.

Izjavljena žalba na ovo rješenje ne odlaže izvršenje istog, saglasno čl.54.tač.5 Zakona o poreskoj administraciji.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom Administratoru Opštine Herceg - Novi, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a preko ovog organa. Žalba se taksira administrativnom takson od 8,00 € i uplaćuje se na žiro- račun lokalne administrativne takse br.510-9066777-61.

Dostavljeno

- Obvezniku
- U spise
- Arhivi





Crna Gora
Opština Herceg Novi
Uprava lokalnih javnih prihoda

OGRASNA TABLA! 01.11.2023. - 13.11.2023.

Adresa: Trg Maršala Tita, br.2
Herceg Novi, Crna Gora
tel: +382 031 321 052.
fax: +382 031 323 517.
www.hercegnovi.me

Br: 02-20-Up/5-324/2023

17.07.2023.god.

**ANG INVEST D.O.O.
BATA KRSTA VRANKOVIĆA 7/4
HERCEG NOVI**

Predmet: Podnošenje poreske prijave od strane poreskog organa

Uvidom u službenu dokumentaciju Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, utvrđeno da gore pomenuti nije dostavio poresku prijavu ovom organu sa pratećom dokumentacijom shodno čl. 13. Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 55/19, 03/20, 14/20, 46/21) za nepokretnosti koje je posjedovao 01.januar 2023.god. označene kao : Poslovni prostor ugistiteljstva, Zgrada 2, Prizemlje, površine 90m², PD-1, Stambeni prostor, Zgrada 1. Prva etaža podruma, površine 192m², PD-1, na kat.parc:2169/1, upisane u LN.1076 KO Topla i Garaža kao dio zgrade, Druga etaža poduma, površine 42m², na kat.parc:2172 upisane u LN.2275 KO Topla..

Kako je isti obveznik poreza na nepokretnosti koji vodi poslovne knjige, dužan, je da nadležnom organu lokalne uprave do 31, marta kalendarske godine, podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost za tu godinu, shodno čl.16. stav 2. Zakona o porezu na nepokretnosti ("Sl.List CG", br.25/19, 49/22), kao i da u poresku prijavu unese tačne i potpune podatke za utvrđivanje poreza na nepokretnosti.shodno čl.16 stav 4. istog Zakona, i podnese dokumenta i druge podatke koji su potrebni za utvrđivanje poreske obaveze na zahtjev poreskog organa, shodno čl.6. stav 1. tačka 5. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.List RCG" br..65/01, 80/04, 29/05, "Sl.List CG" 73/10, 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19, 145/21), a sve kako bi poreski organ izvršio utvrđivanje poreza na nepokretnost za tekuću godinu shodno čl.6 stav 1. tačka 4. istog Zakona.

Kako isti nije dostavio poresku prijavu poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika podnese poresku prijavu, u roku od tri dana od dana saznanja da prijava nije podnijeta u propisanom roku shodno čl.37. tačka 1. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.List RCG" br..65/01, 80/04, 29/05, "Sl.List CG" 73/10, 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19, 145/21) i kopiju prijave dostavi poreskom obvezniku shodno čl.37. tačka 3. istog zakona kako bi se stranci omogućilo učešće u postupku shodno čl.112. Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17).

Dostavljen: - Naslovu

- U spise

V.D. DIREKTOR
Baždar Milovan

OGLASLJA TABLA:



Crna Gora
OPŠTINA HERCEG NOVI
 Uprava lokalnih javnih prihoda

Obrazac PPN-2

PORESKA PRIJAVA
 za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2023. godinu
 za poreske obveznike koji vode poslovne knjige

ANG INVEST D.O.O.

.....
NAZIV

02763516

.....
REGISTRACIONI BROJ

.....
MATIČNI BROJ

.....
SJEDIŠTE

.....
ULICA

.....
BR

.....
BROJ ŽIRO - RAČUNA

.....
E - MAIL

.....
KONTAKT TELEFON

.....
KNJIGOVOĐA

II. PODACI O NEPOKRETNOSTI

Red.b r.	Vrsta nepokretnosti	Katastarska parcela i opština	Adresa nepokretnosti	Tržišna vrijednost
1.	Poslovni prostor	Kp.2169/1 LN.1076 PD 1	Ko Topla	109.157,66€
2.	Sekundarni stam.prostor	KP.2169/1 LN.1076 PD 1	Ko Topla	202.495,36€
3.	Garaža	KP.2172/17 LN.2275 PD 1	Ko Topla	37.036,10€

22 Feb 97 - 8/24/840

NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA

Uz poresku prijavu se dostavlja Bilans stanja i kartica osnovnih sredstava

U _____

Datum _____ 20_____. godine

Potpis obveznika